L'erba d'agram

Poème de l'auteur aveyronnais Joan Bodon.
Mis en musique et interprété par le groupe Lo Barrut en 2017.

L'èrba d'agram, ieu l'ai culhida
Sus la cròsa del paure mòrt.
Marrida grana, ieu l'ai brandida
Als quatre caires del meu òrt.

x3 (A > A+B > A+B+S)
continuer x2 (A > A+B+S) +

Que venga patz, que venga guèrra, semeni, ieu, l'èrba d'agram
Que venga patz, que venga guèrra, semeni, ieu, l'èrba d'agram (...)

Es sus la talvèra qu'es la libertat
La mòrt que t'espèra garda la vertat.
Cal sègre l'oreièira, lo cròs del valat
Grana la misèria quand florís lo blat.

Estelas sens luna ne veirem la fin
Ne perdrem pas una, cercam lo camin
Lo cèl tot s'engruna del ser al matin
La bèstia feruna pudis lo canin.

Es sus la talvèra qu'es la libertat
D'orièira en orièira pòrta la vertat.
La vida t'espèra de cròs en valat
Bolis la misèria quand grana lo blat.
x2

Al vòstre sègle de l'aram, semeni, ieu, l'èrba d'agram

Que venga patz, que venga guèrra, semeni, ieu, l'èrba d'agram
Que venga patz, que venga guèrra, semeni, ieu, l'èrba d'agram (...)

continuer +
L'èrba d'agram, ieu l'ai culhida
Sus la cròsa del paure mòrt.
Marrida grana, ieu l'ai brandida
Als quatre caires del meu òrt.

silence (8 temps)

L'èrba d'agram, l'èrba d'agram x2 (A)
L'èrba d'agram, l'èrba d'agram x2 (A+S)

continuer +
E lo grand vent de la misèria l'escampilha sus la mia tèrra
Al vòstre sègle de l'aram, semeni, ieu, l'èrba d'agram.